

FIG. 2




FIG. 3

MASK PROGRAMMABLE FABRIC 400

MPF	MPF	MPF	MPF
CELL	CELL	CELL	CELL
401	402	403	404
MPF	MPF	MPF	MPF
CELL	CELL	CELL	CELL
405	406	407	408
MPF	MPF	MPF	MPF
CELL	CELL	CELL	CELL
409	410	411	412

FIG. 4




FIG. 5A

0 00
7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5
~

FIG. 5B




FIG. 5C